

t93_group_2

(TMM79sgYP4Znwi4TmKYjQ9VoytHTANu69a8)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow ((m1_group_2 (k10_group_2 X0 X1 X2) X1) \wedge (m1_group_2 \\ (k10_group_2 X0 X1 X2) X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow ((v8_struct_0 X0) \Rightarrow (v8_struct_0 X1))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \tag{3}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow (((v8_struct_0 X1) \vee (v8_struct_0 X2)) \Rightarrow (v8_struct_0 \\ (k10_group_2 X0 X1 X2)))))) \end{aligned}$$